

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

BIB DATA SHEET

CONFIRMATION NO. 5018

SERIAL NUMBER	FILING or 371(c) DATE	CLASS	GROUP ART UNIT	ATTORNEY DOCKET	
10/578,737	05/10/2006	148	1733	1455-061439	
	RULE				
APPLICANTS Jeong-Bong Yoon, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Won-Ho Son, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Ki-Bong Kang, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Noi-Ha Cho, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Ki-Duok Park, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Ki-Duok Park, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF; ***CONTINUING DATA***********************************					
09/08/2008 Foreign Priority claimed 35 USC 119(a-d) conditions met	Yes No Net af	STATE OR COUNTRY	SHEETS TO		
Verified and /CHRISTO KESSLER/	PHER S Allowa	KOREA,		TIMO CLATIVIO	
Acknowledged Examiner's		REPUBLIC OF	l I	, 35 6	
ADDRESS		•		•	

THE WEBB LAW FIRM, P.C. 700 KOPPERS BUILDING 436 SEVENTH AVENUE PITTSBURGH, PA 15219 **UNITED STATES**

TITLE		
Cold Rol Same	led Steel Sheet Having Aging Resistance and Superior For	mability, and Process for Producing the
RECEIVED		☐ All Fees
	EEEO Authorita haa baaa airran in Danan	☐ 1.16 Fees (Filing)
	FEES: Authority has been given in Paper No. to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT	☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time)
	No for following:	☐ 1.18 Fees (Issue)
		Other
		☐ Credit